



Na osnovu Zakonika Kraljevine Bosne i međunarodnog prava koje mi među ostalim daje i rojalistička prava apsolutističkog odlučivanja i upravljanja, a u okolnostima nasrtaja militantne organizacije "NATO pakt" kao očitog instrumenta ostvarivanja velikogermanskih teritorijalnih aspiracija prikrivenim putem (metodama kvislingâ i "EU") gdje strani suvereni pomoću sudskih odluka lažnog tj. protektorskog pravosuđa nastoje prenijeti pravo vlasništva sa mene na njih pravosudno-presedanski po neprimjenjivom Engleskom pravu, a s obzirom na potrebu zaštite važećeg svjetskog poretka nastalog na rezultatima II svjetskog rata, donosim *intra vires*

Ukaz o pravnim sistemima Kraljevine Bosne

- Priznaje se** unutarnjopravni status principima sljedećih pravnih sistema, čime ti principi važe za teritoriju, akvatoriju i aerotoriju **Kraljevine Bosne** (Bosne i Hercegovine):
 - RIMSKOG PRAVA;
- Ne priznaje se** unutarnjopravni status principima sljedećih pravnih sistema:
 - ENGLESKOG PRAVA uključujući ANGLLO-AMERIČKO,
 - GERMANIČKOG PRAVA od *leges barbarorum* do danas uključujući GERMANSKO,
 - SKANDINAVIJSKOG PRAVA, kao ni dr. pravnih sistema,pa isti ne važe za teritoriju, akvatoriju i aerotoriju Kraljevine Bosne (Bosne i Hercegovine);
- Prošla ni buduća primjena principâ pravnih sistema u Kraljevini Bosni (Bosni i Hercegovini) koji ovdje nisu priznati **ne proizvodi nikakve posljedice** pa time ni međunarodnopravne;
- Ovaj ukaz/odluka se naročito odnosi na princip Engleskog prava o presedanski-zakonskoj snazi presude, pa pravosnažne odluke sudova u presuđenim ili u budućim pravnim stvarima u Kraljevini Bosni (Bosni i Hercegovini) **nemaju zakonsku snagu**, presedanski ni inače;
- Ovaj ukaz/odluka je privremen/a i važi do uspostave pravnog sistema **Ilirskog prava**, a kojeg uspostavlja suveren u dogovoru sa svojim unutrašnjim tj. teritorijalnim suverenima;
- Ovaj ukaz/odluka čini i moj **protest protiv pokušaja svakog bespravnog prenosa** mog apsolutnog prava vlasništva (nad tzv. *društvenom imovinom* odnosno tzv. *vojnomo imovinom* odnosno tzv. *državnom imovinom* i dr.) na suverene stranih zemalja metodom kvislinga i blefom tj. primjenom međunarodnopravno neprimjenjivih principa inostranih pravnih sistema.

Ova odluka/ukaz stupa na snagu u 22h GMT, čini amandman **J** na Akt o konstituisanju Kraljevine i, kao i uvijek kod amendiranja ustava, i odredbe ove odluke/ukaza važe isključivo integralno.

Sročeno na Bosanskom jeziku u Sarajevu, ovog 28-og dana mjeseca novembra 2016 godine.

U punom i jedinomu suverenitetu i nad Bosnom i nad svom Ilirijom:

Digitalni potpis: /DR.SC. MENSUR OMERBAŠIĆ/
KRUNA

Njegovo Veličanstvo Kralj Bosanski i sveilirski

(International styling: *His Majesty King of Bosnia and All of Illyria*)

Dr. Mensur pl. Omerbašić Berislavić Nemanjić Boričević, vojvoda dubočki i grof srebreniški

Comes Illyricum. Rex Bosniae. Dux Dubocsaczi

